

## Član 12.

Ovlašćuje se Komisija za propise i Statut da sačini prečišćeni tekst Odluke o dodjeli na korištenje poslovnih prostora i visini i načinu plaćanja zakupnine za poslovne prostore na kojima pravo raspolaganja ima Općina Stari Grad Sarajevo.

Broj 02-49-586/05  
novembar 2005. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
dr. sc. **Rizah Avdić**, s. r.

Na osnovu člana 21. stavova 3. i 4. a u vezi sa članom 9. stav 5. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/04), člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00), te člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/98, 17/99 i 21/04), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na 11. sjednici održanoj dana 23. novembra 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU****O NAČINU IZVRŠENJA HITNIH INTERVENCIJA  
NA ZGRADAMA**

## Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršenja hitnih intervencija na zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području općine Stari Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: Općina).

## Član 2.

Zajednički dijelovi zgrada određeni su u članu 4. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/04).

## Član 3.

Hitne intervencije obuhvataju radove na zajedničkim dijelovima zgrada kojima se otklanja neposredna opasnost po živote građana.

Nalog za hitnu intervenciju izdaje općinska građevinska inspekcija i to sačinjavanjem zapisnika na licu mjesta kojim će konstatovati da se u konkretnom slučaju radi o intervencijama iz stava 1. ovog člana.

## Član 4.

Sredstva za izvršenje hitnih intervencija obezbjeđuju se u Budžetu Općine.

## Član 5.

Upravitelji zgrada na području Općine dužni su, općinskoj građevinskoj inspekciji i općinskoj službi nadležnoj za stambene poslove, dostaviti plan izvođenja radova na hitnim intervencijama.

## Član 6.

Plan radova sadrži predračun radova i rok za njihovo izvršenje.

## Član 7.

Na osnovu plana radova i prijedloga općinske građevinske inspekcije i općinske službe nadležne za stambene poslove, općinski načelnik odobrava sredstva za izvođenje radova na hitnim intervencijama.

## Član 8.

Za realizaciju radova na pojedinačnoj hitnoj intervenciji iz Plana hitnih intervencija zadužen je upravitelj zgrade.

## Član 9.

Kontrolu realizacije i prijem radova na hitnoj intervenciji izvršit će upravitelj zgrade i predstavnik Općine koga odredi općinski načelnik i o istom sačiniti zapisnik i izvještaj.

Najkasnije u roku od 10 dana od završetka radova navedeni izvještaj se dostavlja općinskoj službi za stambene poslove.

## Član 10.

Posebne evidencije izvršenih radova na realizaciji hitnih intervencija obavlja općinska služba nadležna za stambene poslove.

## Član 11.

O načinu izvršavanja odredaba ove Odluke podносит će se izvještaj Općinskom vijeću, najmanje jednom u šest mjeseci.

## Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-572/05  
23. novembra 2005. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
dr. sc. **Rizah Avdić**, s. r.

Na osnovu člana 5. stavova 1. i 5. Zakona o lokalnoj samoupravi - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00) i članova 9. i 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/98, 17/99 i 21/04), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 23. novembra 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU****O UPOTREBI GRBA I IMENA OPĆINE STARI GRAD  
SARAJEVO**

## I - OSNOVNE ODREDBE

## Član 1.

Ovom Odlukom određuju se uslovi i način odobravanja upotrebe grba i imena Općine Stari Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: Općina) i propisuje način evidentiranja izdatih odobrenja za upotrebu grba i imena Općine.

## II - UPOTREBA GRBA I IMENA OPĆINE

## Član 2.

Upotreba grba može se odobriti za unošenje u zaštićeni žig privrednih društava, javnih preduzeća, ustanova, javnih ustanova i drugih pravnih lica, u smislu propisa o robnim i uslužnim žigovima.

## Član 3.

Upotreba grba kao nezaštićenog znaka može se odobriti subjektima iz prethodnog člana i udruženjima, radi isticanja grba na službenim vozilima, reklamnim panoima, prospektima i drugim propagandnim materijalima.

## Član 4.

Upotreba imena Općine može se odobriti subjektima iz članova 2. i 3. ove Odluke radi unošenja u naziv pravnog lica i naziv proizvoda.

## Član 5.

Pravna lica, kojima se odobri upotreba grba, odnosno imena Općine, obavezna su doprinostiti afirmaciji Općine, obilježavanju i očuvanju identiteta Općine kao jezgra otpora i odbrane, te zaštititi i očuvati gospodarskog, urbanističkog i graditeljskog nasljeđa koncentrisanog na užem području Općine.